

De la plus charmanta anesqueta

De la plus charmanta anesqueta
Pastors vienetz me consolar.
Tantòst pitnava sus l'erbeta,
Ara non l'èi au cujalar.
Quauque herum sauvatge vien de la
m'enlhevar.
O dilhèu la volatja hè tà se'm har cercar.

Jo la guardavi sus la prada,
Pendent la seson de las flors ;
Jo la'm hasi la plus vesiada,
Jo la'm minjavi de potons.
Careça non i a nada, que n'avosse au corrau
E com la plus aimada, a punhats qu'avè sau.

Deu bèth tropètli de mas anescas,
Aquera be n'èra la flor ;
Los qui vedèn sas lans tant frescas,
Cridavan ò l'uros pastor !"
Ara, jo l'èi perguda : gran mau me'n saberà ;
Si lèu non m'èi renduda, be'n serèi mort
doman !

Anatz, motons, a l'aventura,
Quitatz l'infortunat pastor ;
Lo cèu ei de miélher pastura :
Tietz lo salhèr, tietz lo bastor.
Pastors de l'arribèra, per aceths prats en vath,
Si'm trobavatz l'anhèra, que la'm miètz au
cledat.

Eco qui shens cèssa repetas
Lo triste planh de ma dolor
Apren-me donc en quina crèsta
S'ei empenada ma gaujor.
Non i a rochèr ni pena qui, si sabèn mon hat
Si coneishèn ma pena, non avossen pietat.

Diu d'aqueras montanhas

Diu d'aqueras montanhas
Quin las èi jo a quitar shens plorar ?
Me'n vòi per las campanhas
Har pèisher lo bestiar shens tardar
Diu ! qui'm consolàrà ?

Bergèra, ma bergèra,
Si'm haretz dus potons e tendrós ?
Prenetz-ve'n ua dotzena
Per dus qui'm demandatz e jutjatz
Si'us poiri refusar.

Tau retorn de la plana
Tau prochen mes d'abriu si'n sòi viu,
Taufreishi ma cabana
E tots los mens services tanben
Moriram de plaser.

Amic las toas promessas
Non sèi si'm guariràn d'aqueste an.
Qu'aumentan ma feblessa
E no'm hèn que gémir, sofrir e lenguir
Morirèi de chegrin.

Atau com l'anhereta
Quan voló desmairar, tan bela
Atau harèi praubeta
Si lèu non revienetz pastoret
Entau neste bosquet

En tornant de Toloseta

En tornant de Toloseta

La guingueringueta

En passant per Montrejau

La guingueringuau.

Qu'èi trobat ua gojateta...

Davant la pòrta deu casau...

Que li lhèvi la raubeta,

Enti'au jolh, un chic mei haut,

Que li tràobi un plaqueta,

Que li planti un bèth clau,

Que'm disó la gojateta,

On t'as trobat aqueth bèth clau,

En un haur de Toloseta,

Rebatut a Montrejau,

Que'n vorrí ua dotzeneta,

Lo mei petit que sia atau...

La canta d'Avitenh

Se sabetz çò qui ei arribat a Avitenh,

En un gojat qui èra enquèra trop joen.

La nueit de Pasco, a l'entorn de mieja nueit,

Per la fernèsta, se n'èra anat au lhèit.

Autanlèu com i estó arribat,

Lo mèste de la maison que l'avè atrapat.

Dab ua agulhada hèita de bon mesplèr,

Que l'en balhava drin mei que ne'n volè.

A vos monsur, que'vs demandi perdon

D'estar entrat dens la vòsta maison.

E que'vs prometi, e que m'i tienerèi,

De la mea vita, jamei n'i tornarei.

Lo talhur au cot deu huec

Lo talhur au cot deu huec

Espia a gaucha e a dreta

Qu'as las camas com un tordolh

Plegadís tiò au jolh,

Jamei maridar ne'm voi

Dab aqueth vilain mostrolh,

Dab aqueth claca pedolh.

De la mea hilha per ma fe

Lo talhur se n'agradaré

Qu'aimaré mélher un joen maçon

Dab lo cotilhon, har virar lo plom

Talhar pèiras e cantons,

Bastir quauquas maisons

Relhevadas en pavilhon.

Digas me donc tu talhur brillant

Perqué l'aimavas tan ?

Pr'amor de saber tan bien cantar

E de careçar,

Harés mélher de t'espiar

Las costuras qui as a har

T'i cau pas mei tornar.

Quan lo talhur pren lo cisèu

L'agulha e lo carrèu

Se'n va maison per maison

Talhar cotilhons, vèstas e vestons

Dab un par de chaminaus tots longs

Deus talons entiò au menton

Deu menton entiò aus talons.

